

Na osnovu člana 16. stav (2) Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i 3/23), a u cilju ispunjenja obaveza iz Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine (2024-2027), na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 90. sjednici, održanoj dana 18.07.2025. godine, d o n o s i

O D L U K U

o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Zeničko-dobojskog kantona

Član 1. **(Predmet)**

Ovom odlukom osniva se i utvrđuje djelokrug rada i nadležnosti Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Koordinacioni tim), kao radnog tijela Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada), uređuje rukovođenje Koordinacionim timom, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje Koordinacionog tima.

Član 2. **(Ciljevi)**

Koordinacioni tim vrši stručne, operativne i administrativno tehničke poslove na jačanju funkcionalnih veza i saradnje između nadležnih organa vlasti i nevladinih organizacija koje provode aktivnosti na području Zeničko-dobojskog kantona u cilju suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima, a naročito:

- a) efikasnu i proaktivnu identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima i rizičnih situacija koje dovode do trgovine ljudima;
- b) efikasno krivično gonjenje učinilaca krivičnih djela povezanih sa trgovinom ljudima;
- c) osiguranje adekvatnije zaštite i pomoći potencijalnim i identifikovanim žrtvama trgovine ljudima i
- d) praćenje trendova pojave trgovine ljudima i preventivno djelovanje na uzorke koji dovode do trgovine ljudima.

Član 3. **(Zadaci)**

Aktivnosti Koordinacionog tima su usmjerene da kroz plansko i usklađeno djelovanje doprinesu suzbijanju trgovine ljudima kroz sljedeće zadatke:

- a) Izrada i usaglašavanje prijedloga Akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za provedbu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine (2024-2027) i njegovo dostavljanje Vladi na usvajanje;
- b) Planiranje i provođenje mjera i aktivnosti na provedbi Akcionog plana i izvještavanje Vlade i Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima Bosne i Hercegovine o postignutim rezultatima;
- c) Prikupljanje i analiziranje informacija o stanju i trendovima trgovine ljudima na području Zeničko-dobojskog kantona i vršenje redovne procjene adekvatnosti pravnog okvira, institucionalnog okvira, ljudskih i drugih kapaciteta za adekvatan odgovor na problem i obavješćavanje nadležnih institucija;
- d) Informiranje javnosti o problemu trgovine ljudima i aktivnostima koje se poduzimaju na njegovom suzbijanju;
- e) Razvijanje kapaciteta institucija i organizacija uključenih u aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima;
- f) Provođenje preventivnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika za trgovinu ljudima;

- g) Planiranje i poduzimanje koordiniranih aktivnosti u istragama slučajeva trgovine ljudima i gonjenju počinitelja krivičnih djela vezanih za trgovinu ljudima;
- h) Stvaranje pretpostavki za povezivanje i koordinaciju nadležnih institucija i ovlaštenih organizacija u Zeničko-dobojskom kantonu, s ciljem identifikacije žrtava trgovine ljudima te planiranje i poduzimanje koordiniranih aktivnosti na pružanju zaštite i pomoći potencijalnim i identificiranim žrtvama trgovine ljudima.

Član 4. (Struktura)

Koordinacioni tim funkcionira na dva nivoa: strateški i operativni.

Član 5. (Aktivnosti na strateškom nivou)

Koordinacioni tim na strateškom nivou obavlja sljedeće aktivnosti:

- a) Planiranje i provođenje mjera na sprovedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine (2024-2027), predlaganje Vladi Akcionog plana za provedbu Strategije, koordiniranje provođenja Akcionog plana za provedbu Strategije, koordiniranje provođenja Akcionog plana, izvještavanje Vlade i Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima Bosne i Hercegovine o provođenju Akcionog plana;
- b) Prikupljanje i analiziranje informacija o stanju i trendovima trgovine ljudima na području Zeničko-dobojskog kantona i redovno procjenjivanje adekvatnosti pravnog okvira, institucionalnog okvira, ljudskih i drugih kapaciteta za adekvatan odgovor na ovaj problem, te planiranje i provođenje mjera za prevazilaženje uočenih nedostataka u pravnom i institucionalnom okviru i praksama u provođenju planiranih mjera;
- c) Praćenje domaćih propisa i prakse i međunarodnih propisa, praksi i standarda i njihove provedbe u Zeničko-dobojskom kantonu, razmatranje problema vezanih za primjenu zakonskih i podzakonskih propisa s ciljem usklađivanja pravnog i regulatornog okvira i pozitivnih praksi, te iniciranje odgovarajućih izmjena i dopuna, sa ciljem osiguranja jedinstvenog pristupa u krivičnom gonjenju trgovaca ljudima i njihovom kažnjavanju, i jedinstvenog pristupa i stepena zaštite i pomoći za žrtve trgovine ljudima;
- d) Razvijanje kapaciteta institucija i organizacija uključenih u aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima, kreiranje i sprovođenje stručnih edukacija i obuka, razvijanje edukativnih programa i razvijanje edukativnih materijala o trgovini ljudima;
- e) Informisanje javnosti o uzrocima i pojavnim oblicima trgovine ljudima i prepoznavanju slučajeva trgovine ljudima;
- f) Provođenje preventivnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika za trgovinu ljudima, a posebno kroz istraživanja kojima se utvrđuju uzroci i trendovi koji utiču na povećan rizik od trgovine ljudima.

Član 6. (Aktivnosti na operativnom nivou)

Koordinacioni tim na operativnom nivou obavlja sljedeće aktivnosti:

- a) Planiranje i poduzimanje koordiniranih aktivnosti u istraživanju slučajeva trgovine ljudima i gonjenju počinitelja krivičnih djela vezanih za trgovinu ljudima i razmjena raspoloživih informacija o rizičnim situacijama, te potencijalnim i identificiranim žrtvama trgovine ljudima;
- b) Planiranje i poduzimanje koordiniranih aktivnosti na pružanju zaštite i pomoći potencijalnim i identificiranim žrtvama trgovine ljudima, razmjena raspoloživih informacija koje mogu doprinijeti identifikaciji žrtava trgovine ljudima, razmjena raspoloživih informacija, analiza i procjena te zajedničko sačinjavanje procjene rizika i individualnog programa zaštite i pomoći odnosno rehabilitacije i reintegracije identifikovanih žrtava trgovine ljudima;
- c) Kada postoji potreba da se kreira i provede individualni program rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije za potencijalnu ili identificiranu žrtvu, Koordinacioni tim će pružiti podršku stručnim timovima Centra/službe za socijalni rad u pripremi individualnih programa rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije i njihovoj provedbi.

Član 7.

(Sastav)

- (1) Sastav Koordinacionog tima je zasnovan na principu reprezentativnosti svih institucija u Zeničko-dobojskom kantonu i organizacija civilnog društva koji u svojoj nadležnosti, ovlaštenjima i djelatnostima imaju poduzimanje aktivnosti koje su u direktnoj ili indirektnoj vezi s borbom protiv trgovine ljudima, bilo da se radi o krivičnom gonjenju trgovaca ljudima, zaštiti i pomoći za žrtve trgovine ljudima ili poduzimanju preventivnih mjera na suzbijanju trgovine ljudima.
- (2) Koordinacioni tim čine predstavnici nadležnih institucija i organizacija civilnog društva:
 - a) Ministarstva unutrašnjih poslova;
 - b) Ministarstva za pravosuđe i upravu;
 - c) Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice;
 - d) Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 - e) Ministarstvo zdravstva;
 - f) Kantonalnog tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona;
 - g) Javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 - h) Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica;
 - i) Centra za mentalnu rehabilitaciju, JU Dom zdravlja Zenica;
 - j) Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
 - k) Udruženja "Medica" Zenica kao predstavnik organizacije civilnog društva
 - l) Centra ženskih prava Zenica, kao predstavnici organizacije civilnog društva.
- (3) Vlada Kantona će posebnim rješenjem imenovati predstavnike institucija iz stava (2) ovog člana.

Član 8.

(Zadaci imenovanih članova Koordinacionog tima)

Zadaci imenovanih članova Koordinacionog tima su predstavljanje institucije ili organizacije iz koje dolaze kao kontakt tačke između svoje institucije ili organizacije i drugih institucija i organizacija zastupljenih u Koordinacionom timu, a naročito:

- a) Upoznavanje institucije ili organizacije koju predstavljaju u Koordinacionom timu s principima koordiniranog i multidisciplinarnog pristupa postupcima identifikacije i pružanja zaštite i pomoći potencijalnim i identificiranim žrtvama trgovine ljudima;
- b) Praćenje razvoja međunarodnih standarda i instrumenata te domaćih propisa i praksi i redovno obavješćavanje institucije ili organizacije koje predstavljaju u Koordinacionom timu;
- c) Prikupljanje i analiziranje informacija o stanju i trendovima trgovine ljudima iz nadležnosti svoje institucije ili organizacije na području gdje djeluju, vršenje procjena adekvatnosti pravnog okvira, institucionalnog okvira, ljudskih i drugih kapaciteta za adekvatan odgovor na trgovinu ljudima i upoznavanje Koordinacionog tima sa rezultatima tih analiza i predlaganje rješenja za unapređenje stanja;
- d) Redovno učestvovanje u sastancima Koordinacionog tima, edukacijama i ostalim aktivnostima koje se tiču unapređenja rada na identifikaciji i pružanju zaštite i pomoći potencijalnim identificiranim žrtvama trgovine ljudima;
- e) Poduzimanje mjera i radnji iz svojih nadležnosti radi identifikacije, zaštite i pomoći potencijalnim i identificiranim žrtvama trgovine ljudima;
- f) Zahtjevanje postupanja od drugih nadležnih institucija i organizacija zastupljenih u timu radi identifikacije i pružanja zaštite i pomoći potencijalnim i identificiranim žrtvama trgovine ljudima;
- g) Pružanje pomoći drugim članovima Koordinacionog tima u identifikaciji, zaštiti i pomoći potencijalnim i identificiranim žrtvama trgovine ljudima;
- h) Osiguravanje razmjene informacija do kojih dođu u radu Koordinacionog tima svojoj instituciji ili organizaciji radi poduzimanja intervencija za identifikaciju i pružanje pomoći i zaštite potencijalnim i identificiranim žrtvama trgovine ljudima;
- i) Podržavanje formiranja multidisciplinarnih operativnih timova za identifikaciju i pružanje pomoći i zaštite potencijalnim i identificiranim žrtvama trgovine ljudima kao i drugi zadaci koji su u skladu sa Strategijom suprostavljavanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine (2024-2027) i Akcionim planom.

Član 9.

(Rukovođenje Koordinacionim timom)

- (1) Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona rukovodi Koordinacionim timom kao Koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Koordinator).
- (2) Koordinator predstavlja Koordinacioni tim i učestvuje u Koordinacionom timu Bosne i Hercegovine i Monitoring timu za sprovođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine (2024-2027) kao predstavnik Zeničko-dobojskog kantona.
- (3) Administrativnu i stručnu podršku Koordinacionom timu i Koordinatoru pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Član 10.

(Način funkcionisanja Koordinacionog tima)

- (1) Funkcionisanje Koordinacionog tima je zasnovano na održavanju redovnih sastanaka na strateškom nivou najmanje svaka tri mjeseca, a na operativnom nivou formiranjem tima za svaki pojedinačan slučaj identifikovanja rizične situacije ili potencijalne žrtve i stalnim koordiniranjem aktivnosti na tom predmetu.
- (2) Koordinator saziva sastanke na strateškom nivou i predlaže dnevni red koji sadrži najmanje sljedeće tačke: izvještaji o realizaciji zaključaka sa prethodnog sastanka tima, ažuriranje informacija o trendovima trgovine ljudima u Zeničko-dobojskom kantonu, povratne informacije vezane za informiranje institucija i organizacija o zadacima i rezultatima rada tima.
- (3) Koordinator tima upućuje poziv članovima za sastanak najmanje sedam dana prije održavanja sastanka Tima. Svaki član može predložiti tačke dnevnog reda najmanje pet dana prije održavanja sastanka. Na sastancima se vodi zapisnik sa zaključcima.
- (4) Koordinator tima uz konsultacije sa Kantonalnim tužilaštvom, Upravom policije Zeničko-dobojskog kantona i odgovarajućim Centrom za socijalni rad u svakom pojedinačnom slučaju identifikovanja rizične situacije ili potencijalne žrtve trgovine ljudima formira operativni tim koji planira dalje mjere za postupanje u tom predmetu i koji koordinira provođenje planiranih mjera. Članovi tima, po potrebi i na zahtjev, povezuju i koordiniraju saradnju između postupajućih službenika iz nadležnih institucija i ovlaštenih organizacija u radu na konkretnim predmetima koji zahtijevaju identifikaciju žrtve i pružanje pomoći i zaštite potencijalnim žrtvama trgovine ljudima.
- (5) Članovi Koordinacionog tima ostvaruju komunikaciju i saradnju i između sastanaka kada to zahtijeva identifikacija ili pružanje zaštite i pomoći potencijalnim i identifikovanim žrtvama trgovine ljudima.
- (6) Koordinacioni tim u svom radu razvija i utvrđuje planove rada, analize, informacije, izvještaje o radu, preporuke i prijedloge, edukativne materijale.
- (7) Komunikacija sa drugim koordinacionim timovima se vrši isključivo preko koordinatora timova.

Član 11.

(Evidencije)

Evidencije koje vodi Koordinator tima su sljedeće:

- a) Evidencija o broju, vrsti i spolu identifikovanim potencijalnim žrtvama trgovine ljudima;
- b) Evidencija o broju, vrsti i spolu identificiranim žrtvama trgovine ljudima;
- c) Evidencija o broju i vrsti prijavljenih krivičnih djela u vezi sa trgovinom ljudima i o broju počinitelja tih krivičnih djela;
- d) Evidencija o broju istraga krivičnih djela u vezi sa trgovinom ljudima i licima protiv kojih je pokrenuta istraga za ta krivična djela;
- e) Evidencija o broju podignutih optužnica za krivična djela u vezi sa trgovinom ljudima i licima protiv kojih je podignuta optužnica za ta krivična djela;
- f) Evidencija o broju izrečenih presuda za krivična djela u vezi sa trgovinom ljudima i broju lica kojima su presude izrečene, te o vrsti i visini kazni;
- g) Evidencija o vrsti pružene pomoći i zaštiti potencijalnim i identificiranim žrtvama trgovine ljudima.

Član 12.

(Izvještavanje)

- (1) Koordinator je dužan Vladi Zeničko-dobojskog kantona podnositi izvještaj o radu Koordinacionog tima, stanju trgovine ljudima u Zeničko-dobojskom kantonu, te o provedbi Akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona svakih šest mjeseci.
- (2) Koordinator će izvještaj o stanju trgovine ljudima u Zeničko-dobojskom kantonu, te o provedbi Akcionog plana dostavljati i Koordinatoru za borbu protiv trgovine ljudima Bosne i Hercegovine.

Član 13.

(Sredstva za rad)

- (1) Članovima Koordinacionog tima utvrđuje se pravo na naknadu za rad u neto iznosu od po 50,00 KM mjesečno, pod uslovom da je u toku mjeseca održan najmanje jedan sastanak i da se zadaci obavljaju izvan radnog vremena. Član i zamjenik člana navedeni iznos dijele srazmjerno broju prisustva na sastancima.
- (2) Isplata utvrđene naknade će se vršiti za mjesec u kojem je održan sastanak prema dostavljenom izvještaju o radu, a isti se dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona-Uprava policije, najkasnije do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
- (3) Sredstva za rad Koordinacionog tima isplaćuju se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona sa razdjela 15 Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona - Uprava Policije, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 613900, pozicija "Ugovorene i druge posebne usluge", na račune imenovanih navedene u zahtjevu za isplatu.
- (4) Sredstva za rad Koordinacionog tima i za provođenje Akcionog plana utvrđuju se:
 - a) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona,
 - b) putem grantova i/ili donacija, kao i
 - c) na drugi način propisan zakonom.

Član 14.

(Saradnja sa Koordinacionim timom)

- (1) Sve institucije kojima je osnivač Kanton (organi uprave, službe, upravne organizacije, pravosudne institucije, javne ustanove, zavodi, vanbudžetski fondovi, javna preduzeća i sl. kojima je osnivač Kanton ili u kojima Kanton ima osnivačka prava) dužne su sarađivati sa Koordinacionim timom u provođenju zadataka iz djelokruga rada Koordinacionog tima, a koje su utvrđene u članu 3. ove odluke.
- (2) Koordinacioni tim i Koordinator će usko sarađivati i koordinirati aktivnosti sa institucijama i organima na svim nivoima vlasti kao i sa jedinicama lokalne samouprave na području Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa strateškim dokumentima svih nivoa vlasti.

Član 15

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-03-13896/25

Datum, 18.07.2025. godine

Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo unutrašnjih poslova,

1x Uprava policije, putem Ministarstva unutrašnjih poslova,

1x Ministarstvo finansija,

1x Članovima Koordinacionog tima,

putem Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova,

1x "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona",

1x a/a.